



Сэргэх өвлийн

## **СҮННЬАЛАН КИИНЭ САНГА ДЬИЭЛЭННЭ**

Чурашың улууңун күлтүрлөрдөн бөгөөдөр 10 сыйла башында улашан үорду төсөхийдө. Ол курдук, „Утүү дызала“ хамсаанын чөрчтүүнүн порог күүнүүн ишки этсостох Сыныслан күнин дызэг Кыргызстандын иёнилигин билүүр-көстөр сирийэр оре дүйнеш пышма. Санга дыз малаанына ахсыншы 15 күнүтэр яшаш, СӨКүлтүрлөрдөн дүйнеш пышма министрир В.И.Тихонов, улуус салаттара, тэрлигээр салайзаччыларга, бишр дойлдулаахгар – ыраахтан-чутаскан дүйнэсэргүү мүнүнния.



Саян дын миңстегى 2013 сый күнүнгөр бынарышыбыта Акылантай 2014 сый саңытар тұлғарлаптың. Уруқсұ башынык И.П. Итінапев түруорсузутаның, сүүрүүтүң-кетүүтүң бу үз сағаламмыла. Нәнилип дүно, зәріптің күрдің аңытар тиіб, утуда башымнан қыттыстылтара, зэр ийазор, дыбар хотуттар миңстегиң итни анылығынан қағаччылықтара. Ол күрдүк, масаңшаштаах, тимир каркастаах, басалыт истиендеэх, ис истиенең гипсокартон бүрроңнан еж дын тулулубуга. Маныжа „Чындык“ ХЭТ (сал. М.Н. Матвеев) улахан оюлооо. Үнүс хос гипсокартону нилин үзгін „Әрәт“ устулы-уоннаар биригезділор толорбуга. Салғыны, зэр ыччытар Василий Лазарев, Терентий Томской ититиитин кильторнег тымнының билеммезю үзелебиттер. Үогун Олег Степанов биригезділ Чурапчылтан тиібнің тарлан бизрбиз. Үрдүн онорууга Агафон Савин, Иван Собакин, Дмитрий Барашков түбүгүрбүттәр. Бу күнүн Сомоюзодуу күнүнгөр нағишилек көр аңаңдарда кырааска үзүнізгөр таҳсыбылтара. Альберт Собакин салайаңчылаах слюхтоо ыччыттар

Дээр күн олжлоохтог хас да хийгээс үнкүүфүтгэрийн ынсынай саалашнаа. Санга дээрээ кирийн аалай лингтийн СӨ Култуураа министрир В.И. Тихонов, улустаацын култуура салашны салайшчынта Д.Д. Попов, Кыргызстанаа „Түүнгээ“ Култуура ханин салайшчынта Л.Н. Монгуш барьжар. Бу юнис саалашаа киридибийн Министрир В.И. Тихонов: „Ханин даянаны култуура дынэтэ үзээс кирийтгэс сийдээгээгээ улахан тооюү күүбүүнди буюар. Бу тутууга даянитаа, изийнхэнд, биир дойдлуулактар бутгучи үп хомийууттан саалашаа, тутуутгар тийз саба түспүүкүт олус хайдалаах. „Норогт

куүф – көмүрлүк күүф” дизн маны этн зэрэгтээр. Күнүүра дынгээ бары отгунэн толору хамчны лыгыцах буулгоон наада. Манынхаа үзбөг – ишигийнгээр”, – дизээ. Министристибо сага дынни олборл сибохтору тайланын аппаратуранан хамчныйда. Бу күн министр ишигийнгээн ОӨ күнүүратын сайдынгыгар қызаатын ичин анд бэлэнэн тойруксун; олонхонут С.Г. Парфенова нацаараадаланнаа. Улуус дынантайгийн тэрээннин баяныгы бастакы солбуюучын А.А. Ноговицын, солбуюучынчар О.Ф. Петрова, И.К. Магесса, Кырганих үзүүлийн куратора М.С.Игнатьев қылтынын балышар. Үзүүлийн сайдынгыгар қызаатын ичин улуус Бочуутунай грамотын балыына зарнона И.П. Собакин, күнүүра сайдынгыгар қызааттарын ичин беңьсылк Махтал суруктары Сынныалыгийн салайгычыга Л.Н. Монгуш, библиотекарь

Л.А. Пономарева, индивидуальный предприниматель В.В. Монастырев, улус общественный оюзбор кылаштарын иин улус Мунныңын Махтал суруктарын индивидуальный предпринимателэр В.В. Анирес, В.С. Лазарев, ОДАКХ тархантарының ГИ. Собакин туттулар.

Хас бирдии эңзэршткн чакчы уоруу, оре көтөүүлүү билүүр. Санга дын салтына ыраана, кестүүт түпсаңай, барыла уурбут-туппут күрдүк. Ороспүбүлүккөсбүи инвестиционный хампааныя генеральныи дикржээр И.Н. Аммосов дыро күн машины ыалдыгынан буогла. Кини дыон-сарыз ортолугар „Ороспүбүлүкъызыкбетэрээ” атты туонулур белгизи М.С. Леонтьевана уонна П.Н. Скрябинига туттарылып доссун ытлас тынчтынан добууогланна. Олохтоохтор бу күн И.Н. Аммосовка „Кыттаанах нациализмий бочуоттаах споктоюю” атты инэрбитеэр уорууну ессо уксаты.

Хайа да иштепиек духуобунай сайдылыгын, сырдыкка таланымын уйапынан күзүүт буюш. Сага дың сыйлас буюлуп, дың-жоругут көрээ тарыныңгар көркөбүлүштөрдөрдүннөөр, багланышах дынаштар, утүесин көрсүүүүдөр тэрлиш турдуунай.

Оксана ЖИРКОВА.



Снорри

## ҰТЫӨ КИҮИ, ҰТЫӨ ТРЕНЕР



кыяйылаахтара, призерлар. Николай Калинович – үнүр катуңиң ыччака беринчииззөттөнинчи, олохсо актылыбының позициятынан холобур буолан, кыайыла кынагтыр утуус, оорсталбадык жетиң жеттөзө сүшшарбер ойлур. Бинир тыльнан эттөө – үгүү каби".

Турнирга уолсайа 6 киирсий ынтымалынча. Чурапчы хамаандатын чиздин камускостыр: кыргызтарға 50 кишидәр. Ол бириңинизди-

Бу соторугашында Амана кураласы биригүйдөн бастырып ийин Россияндашы куралғаннан кийткен, З-с мизстени ылбытт, Россия оюндорго сүммәрдэммит хамаащыны чилизиз Владик Кузьмин тренерин туунан манынк юпсайф: "Боксаң дырыктаммытм иккис сыла, ол тухары мингни Николай Капитонович дырыктыр. Кини зерчиерин таынан, наар субелиндер, барытын бынаар, көрдөөр. Арасы куралғаннан бергээ

уюнна ынчаг спортивной оскуолынын директор М.А. Куприянов, СФ бокса да федерациянын директор Д.Н. Федоров, улуусташы спорт управлениеын начальниги В.В. Лукин, улуус бокса да бокс оюнтарыгтан С.И. Никитин, тусууга ССРС спордун маастара С.С. Морфунов, Россия категориевидах судьбай, курхажэни сүрүн судьбайта И.В.

Сицев эттөр.  
Н.К. Сицев дыарыктаабыт  
оюлоро – ерестүүбүлүктөзүй,  
Россияның, норуоттар иеки  
аръяштынчалыгы угус турениндер

Оониңуулар турнирдaryн мунуттуур кыйынылаа, СӨ турнирдaryн элбөз төгүлтөх чемпиону, С.А. Новгородов атынан Чурагчы орто оскуолатын 6-с кылаанын уорзоччыг Мисаки Пермяков, 44 жылдар бокаса 1-кы разрядтаа, СӨ турнирдaryн элбөз төгүлтөх кыйынылаа, Москва куроракка ыбыттылыбыг ЦСКА биндердинизон бастырып иштүү киерсии призера, С.А. Новгородов атынан Чуршты орто оскуолатын 9-с кылаанын уорзоччыг Ян Луков, 60 жылдар СӨ уонна Унук Илин федералый уокурук турнирдaryн чемпиону, Анапа куроракка ыбыттылыбыг Россияның биндердинизон бастырып иштүү куралтэйни призера, С.А. Новгородов атынан Чурагчы орто оскуолатын 9-с кылаанын уорзоччыг Владислав Кузьмин, эр дүйнүү (слия категория) 56

киндерз РФ боксаңа спорт маастарыгар кандидат; Чурагчылаңыздың государственниздеги физкультура уюни спорт институтун устудиуона Күңгүл Петров, турнир "Супер бой" күрөзэр РФ боксаңа спорт маастарыгар кандидат; Чурагчылаңыздың государственниздеги физкультура уюни спорт институтун устудиуона Магадан куоракка Яков Высоцкий юрийнгэр ынтымалыбыт Бүтүн Россиялаңыздың турнир қышынылаңда, Минириндей куоракка ынтымалыбыт Попов бириинингэр ынтымалыбыт турнир чемпионаты, СФ панкремпцион көрүнэр призер, Иркутской куоракка ынтымалыбыт Россия Кубогын ишин турнир қыттынылаңа Егор Анисимов.

Күрөх түмүгүүн чемпионатын бүолуулар: 1-кын кириен - Ныргуйсааны Кардашевская (Дьокууский), 2-с кириен - Михаил Пермяков (Чуралчы), 3-с кириен - Валентин Прокопьев (Дьокууский), 4-с кириен - Владислав Кузьмин (Чуралчы), 5-с кириен - Элита - Күшүз Петров (Чуралчы), "Супер бой" - Егор Андреев (Чуралчы). Спортсмен нарыбытын эзэрлүүзүн көбийнчесе.

Николай Капитоновичка тус  
олюзор дыгуу, чэгизн  
доруубайаны, бастыаг  
наптишорччиэри, урлук  
кыяньдыны-холууну бергендей.

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ

Биғити ақабыл Илья Петрович Максимов 1926 с. оттүшінгенде 30 күнүңгөр Чурапчы оройонутар Толой жынышынан төрөбөтүг. Кыра саңыгар тулаалық хан-жыныштардың бири болуп, Николай Петрович Максимовкалын, убайындар Николай Петрович Максимовкалын, интилибигиз. 1947 с. сүттэ кылааны бутэрөн б. ыйдашынан киномеханиктар курустарын буттарбигиз. Оройонутар киномеханиктердің биширеңдерине бастансыз даңыншынан башталып.

1951 с. ын ал булсаң, юрзинин Татьяна Дмитриевна Сициапальян Амма оройынун Абай даңызыздардың күйінде. Кини иштес қынжеманынан, юрзен қыра-  
буттара. Кини иштес қынжеманынан, юрзен қыра-  
кылаштарға учуатальынан үлгезбійттер. Июн уол  
аңдамоммугтара 1953 с. Чурапчы Мутудайындар жөнбіттер. З  
Июн қыстаммында 1960 с. 34 саңыгар жерден елең,  
туорт қыра оболох хаалбыға. Қыра зәңдіктің үлгез-  
зиліпбит болған, шабыт барыны-бары салыра. Ынах,  
сизбениң, куруссас иштә, ыңыраас дындах, солтоох  
астаах-чылдах ын ал булсан спорбұлпуг. Биғанин қыра-  
зәңдіктің дың үлгін барыны салырга, толорға  
үорашын.

Төлөйнэн, Мутудайынан 35 сийл пенсияна таскындар лири, киномеханигынан утасбизги. Очилорго кинотеатр оюфор дэрибин гүргизэр эрэ буулбака, галинэж улахан участаскырыгтар, формаларыгтар керлоролло. Альянш угт бидор монголуун, бэзиний үзүүлэлт бий болгийн эмчилж

# **БААН КАРТОЧКАТЫТТАН ХАРЧЫНЫ УОРУУ САНАА КӨРҮНГЭ**



Сугабай сибос киризбүтән, кырсык дастаны, үчүңдөй орут үтүс ал эззори, тух барыга үчүңдөй эз оруттара буалай: Кийинни кымыз ююм кынапшашы уаскетэрэ эмиз забеттэ. Итииник биир салтын болупурасунан: "Мобиленй баш" онго ногую харынын уоруу тубаптагы күн асын көрүттөткөн.

Бу туулган сибиини, чүсөккөй ийнтийнрийн истирэй, Россия Иса Дылалы министрийн газар Чурагчы орой-сэргээгээр оцслын холубуний ирээдэлт начальникын, тогли-ция майорууд Николай Саввич Левинны ыргыа юлсдэгтим.

- Николай Савиц, "Мобиленд бааг" ого нийнчилжүүлэхэд харын уоруутаа бийнгийн улусын тутгар ханын биллийн тайз?

- Бастакы итеппик сыйбабынаны 2014 салынаа киирбите. Ханнык баантан устайлара билүр - "Сбербанк". Анын баанында харчыны уоруу таша илик Чуралтын уулуңтар быйынты дынга 18 дынада көбүтүүнүү, бишкек түрүгүнүү, успасай, 50-чи үнсүү киирон сыйпар. Итеппик харчы уоруута "Сбербанк России"

- 50-шы үйсүү күнбагынгын харчышиарын төттору  
жана яшь төмөн баалылар дую?

- Хомойоох ини, биридэ ластаны харчызарын тонунчкорон ылбыг дьон сух. Итишэ барыныг сурун төрүгүүн - дөвнөр хамнастары кирибтин, эбэтэр ууруммуттүпэргинчонтуулбуюнтуунынтарын бигэ сыйызыары, "Мобиленй банк" холбогдуулара буолар. "Мобиленй банк" картаны бас билэгчи сүстәбай төлөлүүчүн нуумэрийр холбонюр. Ханаң эрэ сорок дьон төлөлүүчүнэрын нуумэрийн уларыг ташын, сүзрэгизр, эбэтэр бираачынтар. Онуска башта тийин "Мобиленй банк" оноту ол нуумэргиттөн араарларын таалайын туунчин умнаар, эбэтэр бийээтийн дэлгэрчилгээн кынчалыгас. Бу түшлээр ойцоон, ханийык байзарф сүстәбай сибозс оператора ол уларынчылыбыг талептүен нуумэрийн алта ый тууммаг буцуулзар давудын, сокуун ирдэвлийн, ол нуумэргиттөн хаттаан атын дьонгто альылтыр биршагдах. Альылтаммыт нуумэр санга хайвайына энгиги информациийнчын "смс" ийнтийнери юмотуунж тутан

**АБАЙТ БАСТЫН КИНОМЕХАНИК ЭТЭ**

тийэн сүлдэн көрдөрөр. Фермаларга харана болуута тийнээр. Ферма олохтоохторо бары үүгэн спорор буолалчилара, тийнэхлигтийн нанаа үерэлтэрэ. Табыгастах дэлбэр машн тайзны истижнээр ыйлан юбижээр. Мэдли итгэгжэх, төвөюүлэх сүлднээр. Мянган татаанын сотору-сотору сүйлээр, итгүүлжур. Киннэ лизингтийн хос эрийнгэр, длон үүртэн спороро. Киннэ ис хноонтуул болжэ сахалтын юлсанро.

Үтүйі сыңтахылтына, аспытын болмиең бербыт буларға. Ол азат, „жассөвай“ таңында тирекшіліктерин, көзин матасының шынын Чүрекчілабыт буларға. Или киннотиң биңр хонироро, түргизник киілдерер - атын изниліңдіктер күттән олорор булалаша үшү. Киннот көрдүрүүттүштүн дыңгыштырынан үтүрүлүбөт, бирнегемдэг хайсан да ту туңулаш буларға. Оскустола салапттын кылтары себүтбіндерін, оғолорго ту туңулан сеанс оғороро. Бигелеринин бойын таңаарара, арашынан кылтары билдіроро. Биликтин бойын ашынышыра, бәрәбінде киілдерер. Былшының майды аңара толорон, үз саңға корупцияның киілдерен, „Коммунистический ударнический“ атты бастанактын ылбыты. Үздөтті хамыстыбытта үчүтбейндиң маңнайты категориялар килемекшілігінде экзамена сүсөн ылбыты. Оройын үрдүштөн мыттыштар социалистической

куталаңыга хаста да көйлөшлөлүккөн таңсыбыла, анал болонин, оны таңылан албак болустунаи граммалаштырынан наңарадацаммыта. Оройун кинингин үзіншілдер Бүтүн Россияның куталаңыга 14, ерестпүбүлүсінде 17-төгүл көйлөшлөлүккөн таңсыбылтара, Россияда, Саха АССР-да күтешеңдеги үс сый субуручу бастакы миңстән ылан, көверулдің сыйдар Кының Знамяны үйе саас тухары ишінде хаалыбылтара. Ақабыт ерестпүбүлүсінде киниготин Бонустун кинигелгілер китерілдібізді, „ССРС кинегин түйгүн“ атын ылбыла.

Избилик общественный спор акылбыныңдык кылтара. Түелбазтар күттегендердин анындағы бастын үнкүүчүтүүнөн атыра, хайындарынан сүрүүгээ кылтара, келин избиликтин чөйнин оройында боттардан көмүккүрүү.

Ағабыт сымнаңаус майттараах, чизиней, ирдебилитек, сагаабаптаудын суюс, наңаң ыраас туттуулаах, барыг-бары эптиликтөстөзүк сыйышканых эт. Бинигини хәзан даңуаны мака-эт сыйтышбет; кынышырат; кыра да силгүнбийитин үерэр истиг сыйышканана. Биниги ағабыттыгар маҳталыкт улукан.

Кыралыттара Варнара уонна Татьяна.

# БУЛТ СААТЫГАР БЭРЭБИЭРКЭ ҮҮТҮҮЛЛАР

Чураңчы улууңтар ааңаш ээр 2016 сыйла салын тунаан З халуубунаи буруй оғоңулунна. Олортон киинни ызараханнык эчтим, анал көнүүсү суюх бултаадын уюшта киинни олоруү бишкекин түбәнгөлөрэ таңыста.

Участковай боломоңнайшар, сону таңынан Россвардия ЛРР инспектордара дынсатын юрийц, салын березбизеркетсөнин, салын хайралыны берээдигин үзүүн ылтаптар. Сүүлчүү күттүү сук булгуутун инспектордара салын массынында тибээ сыйдывын берээдигин жаруу үзүүн эмжүү күннөт тэрийгээр.

Миннэх хабзандаш улз бийрэг ыльынчлыбыг былаана болт инспекторын уонна булка сыйнандах айлыца харыстабылын инспектордарын кылтыры бийэрэгээр. Бу сыйга былаанын ыльтыштар үз тумугэр, шал көнүүсүн сух тайлах кылды бупшабыг дьон тутулсан, силистийн тумуккээн, сүйт жерүүтүгээр тиксөришилибиз. Бу былаан Чорчинтийн ыльтыштар рейд юмиизр буудынан эзэр саны шал көнүүсүн сух массынынча ишдээ сыйнаны туболтээ ДЛС сотрудникдарын комөлөрүүн тутушы, бособирсак чылышар.

Бары биләрпіт күрдүк, булға сағтын ханың баһарап корутун ишіца, ууруна сыйдымы анал конұлтезек уонна боролыжгох. Оны хас биридин сааны бес биләзчи чөлчү биләр. Сокусынан керүшшүбүт бородаты юниң түмүзэр, саа хаңайтыгара администривий, холубунай эпинистигесі тардыспалашарын туғунан ессе тағул сэрттебит. Бас биләр сағызытын кимисін дақшы уларсымағ, анал кенүз сух атъилааманғ. Бұлға барадытыгтар соқусунаң ирденилер кенүлү куруутун бейзүитин қытари укган итің сыйшынғ. Сағызытын анал тимир, хатанарадын сейфөргү уура сыйлынғ. Бырашбышыны, ирдебини мәндиң түтінба сыйдының.

Россия ИДыМ Чураңчы улдузуттар отельш  
обществоза күттал сух болдууттар шаалыны  
солбүйяччы, подчинен майора Г.П. АНДРОСОВ.

Книгтэ Семен ЖЕНДРИПСКИЙ

